



TLHATLHOBO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETŠHABA 2014
MOPHATO 2 SETSWANA PUO YA GAE
MEMORANTAMO

MADUO: 30

Memorantamo o o na le ditsebe di le 4.

O SE ABE HALOFO YA MADUO

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO								
1.1	C ✓	1								
1.2	nku✓ (go tlhokega mopeleto o o nepagetseng.)	1								
1.3	C✓	1								
2.	<table border="1"> <tr> <td>Moetlo wa lenyalo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motshameko wa dipitse</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kgaisano ya kgwele ya dinao</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Bana ba a bina</td> <td></td> </tr> </table>	Moetlo wa lenyalo		Motshameko wa dipitse		Kgaisano ya kgwele ya dinao	x	Bana ba a bina		✓ 1
Moetlo wa lenyalo										
Motshameko wa dipitse										
Kgaisano ya kgwele ya dinao	x									
Bana ba a bina										
3.	<table border="1"> <tr> <td>basimane</td> <td></td> </tr> <tr> <td>basetšana</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mogokgo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>mokatisi</td> <td>x</td> </tr> </table>	basimane		basetšana		mogokgo		mokatisi	x	✓ 1
basimane										
basetšana										
mogokgo										
mokatisi	x									
4.	Shabalala✓ (Ikgatholose dipphoso tsa mopeleto)	1								

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG		MADUO								
5.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="297 306 919 384">Bana ba itumedisitswe kwa lebenkeleng la sekolo</td> <td data-bbox="919 306 993 384">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 384 919 459">Go dira ka natla ga bona go ba duetse</td> <td data-bbox="919 384 993 459">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 459 919 535">Sekolopotlana sa Shabalala se tshwere kgaisano ya kgwele ya dinao</td> <td data-bbox="919 459 993 535">1 ✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 535 919 611">Mokatisi o dirile gore bana ba ikatise letsatsi le letsatsi</td> <td data-bbox="919 535 993 611">2</td> </tr> </table>	Bana ba itumedisitswe kwa lebenkeleng la sekolo	4	Go dira ka natla ga bona go ba duetse	3	Sekolopotlana sa Shabalala se tshwere kgaisano ya kgwele ya dinao	1 ✓	Mokatisi o dirile gore bana ba ikatise letsatsi le letsatsi	2	(Aba leduo le le lengwe fa tatelano e nepagetse)	1
Bana ba itumedisitswe kwa lebenkeleng la sekolo	4										
Go dira ka natla ga bona go ba duetse	3										
Sekolopotlana sa Shabalala se tshwere kgaisano ya kgwele ya dinao	1 ✓										
Mokatisi o dirile gore bana ba ikatise letsatsi le letsatsi	2										
6.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="297 686 844 762">Ba ne ba ikatisa letsatsi le letsatsi</td> <td data-bbox="844 686 937 762">x ✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 762 844 837">Mokatisi o leditse phala</td> <td data-bbox="844 762 937 837"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 837 844 913">Bana ga ba fiwa dimpho</td> <td data-bbox="844 837 937 913"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 913 844 980">Ga ba itumedisiwa kwa lebenkeleng la sekolo</td> <td data-bbox="844 913 937 980"></td> </tr> </table>	Ba ne ba ikatisa letsatsi le letsatsi	x ✓	Mokatisi o leditse phala		Bana ga ba fiwa dimpho		Ga ba itumedisiwa kwa lebenkeleng la sekolo			1
Ba ne ba ikatisa letsatsi le letsatsi	x ✓										
Mokatisi o leditse phala											
Bana ga ba fiwa dimpho											
Ga ba itumedisiwa kwa lebenkeleng la sekolo											
7.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="297 1125 807 1201">Ba ne ba tshwanetse go ikatisa letsatsi le letsatsi</td> <td data-bbox="807 1125 904 1201"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 1201 807 1276">Ba gapile sekgele se segolo</td> <td data-bbox="807 1201 904 1276">x ✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 1276 807 1352">Mokatisi o ne a ba thusa</td> <td data-bbox="807 1276 904 1352"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="297 1352 807 1457">Ga ba itumedisiwa kwa lebenkeleng la sekolo</td> <td data-bbox="807 1352 904 1457"></td> </tr> </table>	Ba ne ba tshwanetse go ikatisa letsatsi le letsatsi		Ba gapile sekgele se segolo	x ✓	Mokatisi o ne a ba thusa		Ga ba itumedisiwa kwa lebenkeleng la sekolo			1
Ba ne ba tshwanetse go ikatisa letsatsi le letsatsi											
Ba gapile sekgele se segolo	x ✓										
Mokatisi o ne a ba thusa											
Ga ba itumedisiwa kwa lebenkeleng la sekolo											
8.1	Karabo nngwe le nngwe e e maleba, kakanyo e e lolameng. (ikgatholose diphoso tsa mopeleto)		1								
8.2	Karabo nngwe le nngwe e a amogelesega fa e tsamaelana le kgang (ikgatholose diphoso tsa mopeleto)		1								
9.	D ✓		1								
10.	Monate ✓ (Ikgatholose diphoso tsa mopeleto)		1								

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG		MADUO
11.1	D ✓		1
11.2	A ✓		1
12.1	B ✓		1
12.2	C ✓		1
12.3	D ✓		1
13.	C ✓		1
14.1	Maabane Lebo o ne a tshameka le ntšwa ya gagwe./Lebo o tshamikile le ntšwa ya gagwe.	Ikgatholose diphoso tsa mopeleto.	1
14.2	Kamoso Neo o tla buisa buka.		1
15.1	<p style="text-align: center;">✓</p> Bongi o ja nama, maungo le merogo beke le beke. ✓		2
15.2	<p style="text-align: center;">✓</p> A o rata kgwele ya dinao?		1
16.	mosese ✓ (go batlega mopeleto o o nepagetseng)		1
17.	Lebelela ruboriki.		5
			GOTLHE:30

RUBORIKI YA POTSO 17

DITLHOKEGO	TLHALOSO	MADUO
<p align="center">Diteng (Maduo a le 3)</p>	<p>Ga go na maiteko a a dirilweng/o kopolotse ditaelo/o kwadile lefoko le le lengwe, sekapolelo, kgotsa bontlhannngwe jwa polelo/polelo e le nngwe kgotsa go feta e e sa tsamaisaneng le setshwantsho.</p>	0
	<p>O kwadile polelo e le nngwe kgotsa di le 2 tse di sa tsamaisaneng le setshwantsho/o kwadile polelo e le nngwe e e tsamaisanang le setshwantsho.</p>	1
	<p>O kwadile dipolelo di le 2-4 tse di tsamaisanang le setshwantsho.</p>	2
	<p>O kwadile dipolelo di le 5-8 tse di tsamaisanang le setlhogo.</p>	3
<p align="center">Thutapuo le matshwao a puiso (Maduo a le 2)</p>	<p>Diphoso tsa thutapuo di le 10 kgotsa go feta kgotsa diphoso tsa matshwao a puiso.</p>	0
	<p>Diphoso tsa thutapuo di le 4-9 kgotsa diphoso tsa matshwao a puiso.</p>	1
	<p>Diphoso tsa thutapuo di le 0-3 kgotsa diphoso tsa matshwao a puiso.</p>	2
<p align="center">(Ikgatholose diphoso tsa mopeleto.)</p>		